

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)


PERMISIONARIO: ECOGAS MEXICO S DE R.L DE C.V  
 PUNTO DE MEDICIÓN: MEXICALI B.C  
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Redo (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Ado. Sulfídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azfre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Óxigeno* (% vol)
01-mar-14	93.0949	0.3244	1.9633	2.2876	3.8928	197.7703	15.4800	38.5400	50.0500	0.1774	10.8	0
02-mar-14	93.1046	0.3518	1.9158	2.2677	3.9300	195.3634	15.4000	38.5300	50.0600	0.1533		
03-mar-14	92.9230	0.3263	2.0219	2.3479	4.0763	194.8877	15.4800	38.5400	50.0300	0.1560		
04-mar-14	93.1364	0.3580	1.8921	2.2500	3.9012	193.3098	15.4500	38.5600	50.0700	0.1822		
05-mar-14	93.3385	0.3845	1.8346	2.2191	3.6643	195.9535	15.5000	38.5500	50.0700	0.2040		
06-mar-14	93.8698	0.4990	1.6035	2.1025	3.4102	197.2334	15.5000	38.4200	50.0200	0.2076		
07-mar-14	95.6103	0.9674	0.8458	1.8133	2.2715	194.2737	15.4600	38.0100	49.8000	0.2602		
08-mar-14	95.5848	0.9959	0.8358	1.8318	2.2500	186.3996	15.4300	38.0100	49.7900	0.2427		
09-mar-14	94.6884	0.7155	1.2794	1.9950	2.8702	187.6983	15.4600	38.2100	49.9000	0.1862		
10-mar-14	94.1876	0.5530	1.5287	2.0820	3.2500	190.9998	15.5200	38.2900	49.9400	0.1541		
11-mar-14	94.3718	0.5799	1.4003	1.9802	3.0787	190.3655	15.4600	38.3400	50.0100	0.1551		
12-mar-14	94.4854	0.5633	1.4228	1.9863	2.9252	193.8851	15.3800	38.3000	50.0000	0.1502		
13-mar-14	94.5364	0.5567	1.4446	2.0012	2.9258	195.0477	15.4700	38.2700	49.9800	0.1531		
14-mar-14	94.4519	0.5645	1.4520	2.0165	2.9644	192.8541	15.4500	38.2800	49.9500	0.1798		
15-mar-14	94.6580	0.5913	1.4283	2.0198	2.7678	191.9808	15.4400	38.2200	49.9400	0.1685		
16-mar-14	94.9525	0.5420	1.3917	1.9337	2.6015	191.9555	15.4000	38.2000	49.9800	0.1599		
17-mar-14	94.8027	0.4937	1.5086	2.0019	2.6556	192.3354	15.4300	38.1900	49.9400	0.1459		
18-mar-14	95.4208	0.6338	1.2347	1.8684	2.2192	191.7364	15.4400	38.1000	49.9000	0.2497		
19-mar-14	94.6362	0.5004	1.4566	1.9571	2.8446	192.0313	15.5300	38.2700	50.0000	0.1566		
20-mar-14	93.9037	0.3946	1.6368	2.0315	3.4308	193.4747	15.4500	38.4700	50.1100	0.1352		
21-mar-14	93.7071	0.3556	1.7000	2.0554	3.5726	194.7069	15.4600	38.5200	50.1200	0.1238		
22-mar-14	93.0535	0.1824	1.9969	2.1794	3.9696	194.4276	15.4500	38.6500	50.2200	0.1121		
23-mar-14	92.8243	0.1582	2.1088	2.2670	4.1282	196.9649	15.4400	38.6700	50.1800	0.1041		
24-mar-14	92.9355	0.1343	2.0847	2.2189	4.0720	196.1162	15.4200	38.6500	50.1800	0.1990		
25-mar-14	92.6355	0.1300	2.1656	2.2957	4.2627	196.1591	15.4300	38.7000	50.1900	0.2418		
26-mar-14	92.6330	0.1438	2.1327	2.2765	4.2428	196.4618	15.4800	38.7300	50.2300	0.2561		
27-mar-14	92.8492	0.1704	2.1425	2.3128	4.0013	198.2594	15.4500	38.6600	50.1500	0.1265		
28-mar-14	93.2124	0.2509	1.9510	2.2018	3.8662	198.6980	15.4300	38.5700	50.1200	0.1385		
29-mar-14	93.2192	0.2568	1.8856	2.1426	3.9445	195.9403	15.4200	38.6100	50.1800	1.2561		
30-mar-14	93.2913	0.2493	1.8966	2.1460	3.8487	195.5648	15.4100	38.5700	50.1600	0.1519		
31-mar-14	93.2409	0.2262	1.9190	2.1452	3.9621	196.2378	15.4500	38.5900	50.1700	0.1444		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.6330	0.1300	0.8358	1.8133	2.2192	186.3996	15.3800	38.0100	49.7900	0.1041		
Promedio	93.8503	0.4243	1.6800	2.1043	3.4133	194.1643	15.4506	38.4265	50.0465	0.2075		
Máximo	95.6103	0.9959	2.1656	2.3479	4.2627	198.6980	15.5300	38.7300	50.2300	1.2561		
Desv. Est.	2.9773	0.8659	1.3298	0.5346	2.0435	12.2984	0.1500	0.7200	0.4400	1.1520		

Observaciones:



**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: ECOGAS MEXICO S DE R.L DE C.V  
PUNTO DE MEDICIÓN: MEXICALI B.C  
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAIS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Óxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfúrico (mg/m <sup>3</sup> )
01-mar-14	93.5524	0.4081	2.0633	2.3642	4.2268	241.4279	27.2100	38.6200	50.1000	0.3779
02-mar-14	93.4115	0.3846	2.0228	2.3469	4.0693	214.8880	27.5500	38.5900	50.0800	0.3104
03-mar-14	93.3899	0.4095	2.0901	2.3818	4.3557	207.0896	27.3800	38.6200	50.0800	0.3644
04-mar-14	93.5401	0.4104	2.0501	2.3982	4.3276	207.5227	27.1700	38.7600	50.1700	0.3779
05-mar-14	93.5956	0.4398	1.9726	2.3457	3.9044	206.2173	27.5000	38.6400	50.1500	0.3644
06-mar-14	94.8240	0.7187	1.8181	2.2069	3.8603	205.5316	27.2700	38.6000	50.1300	0.3914
07-mar-14	96.5434	1.2157	1.2704	1.9883	2.9080	197.2864	27.9000	38.2000	49.9200	0.5128
08-mar-14	96.1020	1.2598	1.2987	2.0051	3.0273	196.6099	28.6600	38.2700	49.9400	0.4723
09-mar-14	95.2854	0.8768	1.5567	2.0924	3.3693	225.9445	28.5300	38.4000	50.0400	0.4588
10-mar-14	95.0660	0.6827	1.7854	2.2040	3.7909	253.4006	28.0300	38.4800	50.1200	0.3239
11-mar-14	94.7108	0.6305	1.4944	2.0714	3.4297	196.9626	28.2200	38.6000	50.2100	0.3575
12-mar-14	94.8444	0.6216	1.4694	2.0339	3.1004	198.2422	28.2000	38.3900	50.0700	0.3239
13-mar-14	94.7766	0.5921	1.4958	2.0354	3.1674	197.2591	28.1500	38.3500	50.0200	0.3509
14-mar-14	94.6370	0.5908	1.4661	2.0379	3.4484	203.6344	27.6700	38.4300	50.0700	0.3644
15-mar-14	95.2382	0.6334	1.5703	2.0878	3.0121	193.0016	21.4000	38.3100	49.9900	0.3779
16-mar-14	95.2549	0.6157	1.5162	2.0061	2.8487	203.9599	27.6100	38.2500	50.0400	0.3374
17-mar-14	95.3043	0.6171	1.6691	2.0855	2.9359	194.6044	27.9400	38.2900	50.0100	0.3509
18-mar-14	95.8969	0.9533	1.3692	1.9856	2.4169	203.5489	28.1800	38.2100	50.0100	0.6748
19-mar-14	95.3639	0.6525	1.6397	2.0356	3.3539	204.8203	28.3900	38.4400	50.0900	0.3374
20-mar-14	94.5466	0.5375	1.8501	2.1088	3.7991	195.1915	27.4200	38.6300	50.2000	0.3104
21-mar-14	94.0122	0.4220	1.8987	2.1361	3.9277	203.4404	26.9600	38.6100	50.1900	0.3104
22-mar-14	93.5670	0.3240	2.0752	2.2337	4.2451	196.8008	26.8700	38.7300	50.2500	0.3035
23-mar-14	93.0712	0.1741	2.2097	2.3771	4.1874	198.4581	26.6600	38.7600	50.2300	0.2834
24-mar-14	93.1204	0.1605	2.1208	2.2618	4.1671	205.2905	26.5200	38.7400	50.2200	0.2834
25-mar-14	93.0649	0.1411	2.2517	2.3752	4.5483	205.7501	26.3600	38.8000	50.2600	0.3104
26-mar-14	92.8018	0.1540	2.2518	2.3924	4.4399	205.3410	21.7600	38.8100	50.2600	0.2918
27-mar-14	93.2374	0.2608	2.2522	2.4040	4.2101	248.1236	20.7300	38.7800	50.2400	0.3969
28-mar-14	93.3877	0.2892	2.0851	2.3166	3.9535	206.9695	26.5800	38.6400	50.2000	0.4049
29-mar-14	93.5929	0.3039	1.9602	2.1862	4.2196	204.5629	26.5600	38.7000	50.2200	0.3069
30-mar-14	93.6045	0.2797	1.9800	2.2078	4.0838	197.1039	26.3700	38.6900	50.2300	0.3434
31-mar-14	93.7191	0.3297	1.9967	2.2078	4.1899	233.1805	26.4700	38.6800	50.2200	0.3454
<b>Méximo</b>	96.5434	1.2598	2.2522	2.4040	4.5483	253.4006	28.6600	38.8100	50.2600	0.6748

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

PERMISIONARIO: **ECOGAS MEXICO S DE R.L DE C.V**

PUNTO DE MEDICIÓN: **MEXICALI B.C**

ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01-mar-14	92.7387	0.2659	1.8127	2.2176	3.5949	195.5166	15.1800	38.4500	49.9600	0.1983
02-mar-14	92.8900	0.3240	1.8376	2.2026	3.7276	193.7073	15.2000	38.4800	50.0300	0.1967
03-mar-14	92.6063	0.2760	1.8808	2.2816	3.6895	194.0545	15.1800	38.4100	49.9400	0.1771
04-mar-14	92.5351	0.2842	1.7794	2.1024	3.6258	191.1341	15.1800	38.4000	49.9400	0.2213
05-mar-14	93.1210	0.3202	1.7766	2.1229	3.3966	193.1977	15.1800	38.4500	49.9700	0.2622
06-mar-14	93.2058	0.3619	1.2244	1.9403	2.8297	195.9006	15.1800	38.1800	49.8900	0.2380
07-mar-14	94.7020	0.7098	0.4427	1.6543	1.6469	189.6274	15.1800	37.7800	49.7000	0.2614
08-mar-14	94.4603	0.7064	0.4448	1.7039	1.9773	179.6203	15.1800	37.8900	49.7200	0.2935
09-mar-14	94.0450	0.5031	1.0730	1.9067	2.3996	181.6862	15.1800	38.0100	49.7700	0.3354
10-mar-14	93.4622	0.4032	1.2597	1.9327	2.5695	188.0011	15.1800	38.1100	49.8500	0.2834
11-mar-14	93.9512	0.5527	1.2698	1.8661	2.8302	187.1714	15.2000	38.1300	49.8500	0.2778
12-mar-14	94.3066	0.5405	1.3328	1.9268	2.6786	186.1211	15.1800	38.2000	49.9400	0.2835
13-mar-14	94.2662	0.5306	1.3700	1.9621	2.7049	192.8688	15.1800	38.2000	49.9300	0.2002
14-mar-14	93.9911	0.5474	1.4045	1.9831	2.8063	191.7733	15.1800	38.2100	49.9100	0.1957
15-mar-14	94.2781	0.5126	1.2325	1.8467	2.3435	190.9635	15.1800	38.1500	49.8800	0.2485
16-mar-14	94.5870	0.4889	1.2289	1.7944	2.3413	190.3785	15.1800	38.1200	49.9100	0.2327
17-mar-14	94.4574	0.4164	1.3057	1.9228	2.3271	191.0841	15.1800	38.0600	49.8700	0.2699
18-mar-14	95.0698	0.5507	1.0051	1.7292	1.7988	189.0831	15.1800	37.8300	49.6400	0.3397
19-mar-14	93.9717	0.3957	1.2193	1.8718	2.2811	186.3361	15.1800	38.0900	49.9100	0.3042
20-mar-14	93.3189	0.2587	1.3992	1.9244	2.9939	189.5224	15.1800	38.3100	50.0400	0.2530
21-mar-14	93.2258	0.2374	1.5805	1.9996	3.3651	192.2717	15.1800	38.4400	50.1000	0.2115
22-mar-14	92.7514	0.1455	1.7447	2.0687	3.4810	193.0167	15.1800	38.5300	50.1400	0.2464
23-mar-14	92.6535	0.1432	2.0607	2.2287	3.9983	195.7163	15.2000	38.5000	50.0200	0.2345
24-mar-14	92.6904	0.1232	2.0338	2.1620	3.9369	192.2049	15.1800	38.5700	50.1300	0.2204
25-mar-14	92.2930	0.1135	2.0581	2.1944	3.9803	194.2947	15.1800	38.5800	50.1300	0.2283
26-mar-14	92.4265	0.1343	2.0815	2.2248	4.1334	195.2749	15.1800	38.6800	50.1300	0.2463
27-mar-14	92.6001	0.1389	2.0319	2.2409	3.7375	195.9166	15.2000	38.5100	50.0500	0.2592
28-mar-14	92.9959	0.2140	1.8459	2.1153	3.7592	196.4417	15.1800	38.5100	50.0500	0.2006
29-mar-14	92.8823	0.2127	1.7959	2.0953	3.6257	195.2810	15.2000	38.5100	50.1000	0.1897
30-mar-14	93.0107	0.2157	1.8349	2.1121	3.6179	194.0952	15.2000	38.4900	50.1000	0.1669
31-mar-14	92.8933	0.1811	1.7474	2.0764	3.5802	194.8603	15.1800	38.4800	50.1100	0.1440
<b>Mínimo</b>	92.2930	0.1135	0.4427	1.6543	1.6469	179.6203	15.1800	37.7800	49.6400	0.1440

Observaciones: